



**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**GGT 2030**  
GROWING GAUTENG TOGETHER

Tshivenda/English

# **Mbekanyamushumo ya u Khwinifhadza Mbalo dza Gireidi ya T Grade R Mathematics Improvement Programme**



**Wekishopo ya 11 • Workshop 11**  
**Bugu ya Mushumo ya Vhashelamulenzhe • Participant's Workbook**

The Grade R Mathematics and Language Improvement Project is an initiative of the **Gauteng Department of Education** and its key partner, the **Gauteng Education Development Trust**.

The development and production of the training and classroom resources for the Grade R Mathematics and Language Improvement Project were made possible by generous project funding from the **United States Agency for International Development** and the **Zenex Foundation**.

The Grade R Mathematics and Language Improvement Project is managed by **JET Education Services** with **UCT's Schools Development Unit** and **Wordworks** as technical partners.

The **Schools Development Unit** (SDU) at the **University of Cape Town** (UCT) is the mathematics technical partner to the Grade R Mathematics and Language Improvement Project. The SDU is a unit within UCT's School of Education that focuses on teachers' professional development in Mathematics, Science, Literacy/Language and Life Skills from Grade R to Grade 12. The SDU offers teacher qualifications and approved UCT short courses, school-based work, materials development and research to support teaching and learning in all South African contexts.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

Special thanks to:

- The Gauteng Department of Education Curriculum, Teacher Education and Special Education Directorate officials for their contribution to the adaptation of our materials.
- The Western Cape Education Department (WCED) officials and teachers for their contribution to the successful implementation of the Grade R Mathematics Programme (R-Maths) in the Western Cape between 2016 and 2019.
- The R-Maths writing team: SDU staff and consultants.



The Grade R Mathematics Improvement Programme is adapted from *R-Maths*, first published in 2017 by the Schools Development Unit, University of Cape Town. Copyright of *R-Maths* is held by the University of Cape Town.

The Grade R Mathematics Improvement Programme is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence [Attribution-NonCommercial-ShareAlike].



This licence allows re-users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for non-commercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms. To view the full conditions for this licence, visit: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Programme conceptualisation and management: Cally Kuhne and Tholisa Matheza

Translation and publishing project management: Arabella Koopman

Translation: Alugumi Rathumbu

Editing (Tshivenda): Ntshengedzeni Edward Mudau

Illustrations: Jiggs Snaddon-Wood

Mbalo dza Gireidi ya T na Thandela ya u Khwinisa Dzinyambo ndi vhurangeli ha **Gauteng Department of Education** na vhafarakani navho vha ndeme vha, **Gauteng Education Development Trust**.

Mveledziso na vhubveledzi ha vhupfumbudzi na zwishumiswa zwa kiłasirumu ya Mbalo dza Gireidi ya T na Thandela ya u Khwinisa Dzinyambo zwo konadzea nga ndamedzo ya thandela u bva kha vha **United States Agency for International Development** na vha **Zenex Foundation**.

Mbalo dza Gireidi ya T na Thandela ya u Khwinisa Dzinyambo i langulwa nga vha **JET Education Services** na **Schools Development Unit** ya **UCT** na **Wordworks** sa vhafarakani vha thekhinikhala.

**Schools Development Unit (SDU)** ngei **University of Cape Town (UCT)** ndi mufarakani wa thekhinikhala wa mbalo kha Mbalo dza Gireidi ya T na Thandela ya u Khwinisa Dzinyambo. SDU ndi yuniti ngomu ha School of Education tsha UCT ine ya sedzesu kha mveledziso ya phurofeshinala ya vhagudisi kha Mbalo, Saints, Litheresi/Dzinyambo na Zwikili zwa Vhutshilo u bva kha Gireidi ya T u ya kha Gireidi ya 12. SDU i ɻetshedza ndalukanyo dza mugudisi na khoso pfufhi dzo themendelwaho dza UCT, mushumo wo ɻisendekaho nga tshikolo, mveledziso ya matheriala na thodisiso zwa u tikedza u gudisa na u guda nga nyambo dzothe dza Afrika Tshipembe.

## NDIVHUHO

Ndivhuho dzo khetheaho kha:

- Vhaofisiri vha Khethekanyo ya Kharikhulamu, Pfunzo ya Vhagudisi na Pfunzo yo Khetheaho ya Gauteng Department of Education, kha u shela havho mulenzhe kha u shandulela matheriala ashu.
- Vhaofisiri na vhagudisi vha Western Cape Education Department (WCED) kha u shela havho mulenzhe kha u khunyeledza u thomiwa ha Grade R Mathematics Programme (R-Maths) kha la Western Cape vhukati ha 2016 na 2019.
- Tshigwada tsha vhaiwali vha R-Maths: vhashumi vha SDU na vhaeletshedzi.



Mbekanyamushumo ya u Khwinifhadza Mbalo dza Gireidi ya T yo shandulelwa u bva kha R-Maths, yo anđadzwa lwa u thoma nga 2017 nga vha Schools Development Unit, University of Cape Town. Nzivhanyedziso ya R-Maths yo farwa nga vha University of Cape Town.

Mbekanyamushumo ya u Khwinifhadza Mbalo dza Gireidi ya T yo ɻewa ɻaisentsi fhasi ha Creative Commons Attribution 4.0 International Licence [Attribution-NonCommercial-ShareAlike].



Iyi ɻaisentsi i tendela vhashumisi-hafhu uri vha i phađaladze, ɻanganyise, shandule, na u fhaɻa n̄tha ha tshishumiwa tshi re kha tshivhumbeo tshiñwe na tshiñwe nahone ndi zwa u sa bindudza, tenda ndivhuwo dza ɻekedzwa musiki. Arali vha ɻanganyisa, shandula kana u fhaɻa n̄tha ha tshishumiwa, vha tea u ɻetshedza ɻaisentsi kha tshishumiwa tsho khwinifhadzwaho fhasi ha milayo i fanaho. U sedza milayo yo fhelelaho ya ɻaisentsi iyi, kha vha dalele:  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Mbekanyamushumo ya u sika muhumbulo na ndangulo: Vho Cally Kuhne na Vho Tholisa Matheza

U pindulela na ndangulo ya thandela ya nyandadzo: Vho Arabella Koopman

Mukonanyi wa u pindulela (Tshivenda): Vho Ingrid Brink

U pindulela kha Tshivenda: Vho Alugumi Rathumbu

U dzudzanya na u vhalulula nga Tshivenda: Vho Ntshengedzeni Edward Mudau

Muoli: Vho Jiggs Snaddon-Wood

# **Contents**

## **Overview**

Purpose .....	page 6
Learning outcomes .....	page 6
Workshop content .....	page 6

## **Workshop content**

Opening and reflection .....	page 8
Session 1: Review of the Maths Content Areas .....	page 14
Session 2: Maths Content Area presentations .....	page 18
Session 3 Maths Content Area presentations (continued) .....	page 20
Session 4: Planning for teaching .....	page 22
Closing activities .....	page 22
Appendix A: Term 4 Weekly Planning Template .....	page 24
Workshop 11 Evaluation Form .....	page 30

# Zwi re ngomu

## Manweledzo

Ndivho .....	sia <small>ñ</small> tari la 7
Mvelelo dza u guda .....	sia <small>ñ</small> tari la 7
Magudiswa a wekishopo .....	sia <small>ñ</small> tari la 7

## Magudiswa a wekishopo

Mvulatswinga na mihumbulo .....	sia <small>ñ</small> tari la 9
Dzulo la 1: Tsedzuluso ya Sia la Magudiswa la Mbalo .....	sia <small>ñ</small> tari la 15
Dzulo la 2: Mikumedzo ya Sia la Magudiswa la Mbalo .....	sia <small>ñ</small> tari la 19
Dzulo la 3: Mikumedzo ya Sia la Magudiswa la Mbalo (u bvela phandá) .....	sia <small>ñ</small> tari la 21
Dzulo la 4: U pulanelu u funza .....	sia <small>ñ</small> tari la 23
Nyito dza u vala .....	sia <small>ñ</small> tari la 23
Thumetshedzo ya A: Themphuleithi ya u Pulana ya Vhege nga Vhege ya Kotara ya 4 .....	sia <small>ñ</small> tari la 25
Fomo ya u Linga ya Wekishopo ya 11 .....	sia <small>ñ</small> tari la 31

# Overview

## Purpose

This is the eleventh of twelve Grade R Mathematics Improvement Programme workshops, which form part of the Gauteng Department of Education (GDE) Grade R Mathematics and Language Improvement Project.

The purpose of this workshop is to consolidate the understanding of the Maths content taught in Grade R and to continue assisting teachers to implement the Maths Programme in their classrooms. Participants will have the opportunity to reflect on their implementation of the Maths Programme and discuss their planning, teaching and assessment. They will also consider learner progress, and individual developmental and learning needs. Participants will reflect on appropriate assessment strategies for capturing learner progress. The workshop explores the content for Term 4 Weeks 4–6 and its classroom implementation.

References to the Grade R Mathematics Content Areas are taken from the *Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS): Grade R Mathematics (Final Draft)*, 2011, Department of Basic Education, South Africa.

## Learning outcomes

- ◆ To deepen understanding of Grade R Mathematics content
- ◆ To reflect on classroom implementation of the Maths Programme
- ◆ To identify challenges and find solutions to implementing the Maths Programme
- ◆ To reflect on informal forms of assessment in Grade R
- ◆ To plan the Maths Programme content to be taught in Term 4 Weeks 4–6

## Workshop content

◆ Opening and reflection	(1 hour)
◆ Session 1: Review of the Maths Content Areas	(1 hour)
TEA	
◆ Session 2: Maths Content Area presentations	(1 hour)
◆ Session 3: Maths Content Area presentations (continued)	(1 hour)
LUNCH	
◆ Session 4: Planning for teaching	(1½ hours)
◆ Closing activities	(30 minutes)

# Manweledzo

## Ndivho

Iyi ndi wekishopo ya vhufumithihi kha dza fumimbili dza Mbekanyamushumo ya u Khwinifhadza Mbalo dza Gireidi ya T̄ ine ya vhumba tshipida tsha Muhasho wa Pfunzo wa Gauteng (GDE) Mbalo dza Gireidi ya T̄ na Thandela ya u Khwinisa Dzinyambo.

Ndivho ya wekishopo iyi ndi u pfumbisa kupfesesele kwa magudiswa a Mbalo a funzwaho kha Gireidi ya T̄ na u bvela phanqa na u thusa vhagudisi u thoma Mbekanyamushumo ya Mbalo ngomu kiłasirumuni dzavho. Vhashelamulenzhe vha do vha na tshikhala tsha u amba nga zwe vha lavhelesa. Vha do tandula uri milayo ya nyendedzi ya u funza mbalo kha Gireidi ya T̄ i fanelu u thusa hani u pulana havho, u funza na u linga. Vha do dovha hafhu vha sedza mvelaphanda ya vhagudi, na thodea dza u guda na mveledziso dza mugudi nga ethe. Wekishopo i tandula magudiswa a Kotara ya 4 Vhege ya 4–6 na u thomiwa hao kiłasini.

U referentsiwa kha Sia la Magudiswa la Mbalo dza Gireidi ya T̄ zwo dzhiwa kha *Tshitatamennde tsha Pholisi tsha Kharikhulamu na u Linga (TSHIPHOKHALI): Mbalo dza Gireidi ya T̄ (Mvetamveto ya u Fhedzisela)*, 2011, Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo, Afrika Tshipembe.

## Mvelelo dza u guda

- ♦ U khwathisedza kupfesesele kwa magudiswa a Mbalo dza Gireidi ya T̄
- ♦ U amba nga u thomiwa ha Mbekanyamushumo ya Mbalo kiłasini
- ♦ U topola dzikhaedu na u wana thandululo dza u thoma Mbekanyamushumo ya Mbalo
- ♦ U amba nga ndila dzi si fomała dza u linga kha Gireidi ya T̄
- ♦ U pulana magudiswa a Mbekanyamushumo ya Mbalo ane a do funzwa kha Kotara ya 4 Vhege ya 4–6

## Magudiswa a wekishopo

- ♦ Mvulatswinga na mihumbulu (Awara 1)
- ♦ Dzulo la 1: Tsedzuluso ya Sia la Magudiswa la Mbalo (Awara 1)

## TIE

- ♦ Dzulo la 2: Mikumedzo ya Sia la Magudiswa la Mbalo (Awara 1)
- ♦ Dzulo la 3: Mikumedzo ya Sia la Magudiswa la Mbalo (u bvela phanda) (Awara 1)

## TSHISWITULO

- ♦ Dzulo la 4: U pulanela u funza (Awara 1½)
- ♦ Nyito dza u vala (Minetse ya 30)

# Opening and reflection

1 hour

When we think about and discuss what worked and how we dealt with any challenges that arose during our teaching, it allows us to recognise our strengths and weaknesses. Reflection on our practice as teachers helps us gain new insights into ourselves and our teaching. Reflective practice allows us to learn from our experiences and encourages us to work with our colleagues to share ideas that improve our teaching.

The process of self-reflection is a cycle that needs to be repeated.




Figure 1: Stages of the reflection cycle

The process of self-reflection contains the following stages:


- ◆ Teach.
- ◆ Observe/assess.

# Mvulatswinga na mihumbulo

Awara 1

Musi ri tshi humbula nga na u haseledza zwe zwa shuma na uri ro tandulula hani khaedu iñwe na iñwe ye ra ḥangana nayo nga tshifhinga tsha u funza, zwi ri tendela u topola hune ra vha na maanda na vhuṭudzeṭudze. U amba nga ndowelo dzashu sa vhagudisi zwi ri thusa u wana ndivho ntswa nga riñe vhañe na u funza hashu. Ndowelo ya u amba nga u funza na u guda i ri tendela u guda u bva kha tshenzhemo dzashu na u ri ṭuṭuwedza u shuma na vhashumisani vhashu u itela u kovhana mihumbulo ine ya khwinisa u funza hashu.

Maitele a u ḥola ndila ine ra funza ngayo ndi mutevheṭhandu une u fanelu u dovhoolwa.



Figara ya 1: Maga a mutevheṭhandu wa u ḥola ndila ine ra funza ngayo

Maitele a u ḥola ndila ine ra funza ngayo a na maga a tevhelaho:

- ◆ U funza.
- ◆ U lavhelesa/u linga.

- ◆ Review and reflect on how effective our teaching was, whether the lesson went well, what challenges emerged and whether the learners benefitted.
- ◆ Use the above information to consider new ways of teaching that could improve the quality of teaching and learning.
- ◆ Plan and implement new ideas and/or strategies in the classroom.

The cycle repeats after each teaching experience.

## Reflection in implementation

The *Take back to school task* from Workshop 10, required you to:

- ◆ Plan and implement Term 4 Weeks 1–3 of the Maths Programme.
- ◆ Write comments in the book that you use to keep track of each learner’s progress (learner observation book), and to use the ‘**Check that learners are able to**’ observation list during each of the teacher-guided activities to guide your observations and comments.
- ◆ Make notes of what worked well, what did not work well and how you resolved any challenges during your implementation of Term 4 Weeks 1–3.
- ◆ Bring your learner observation book and the notes you made when reflecting on each day’s teaching to Workshop 11.



### Activity 1

1. In your small group, consider each of the stages in the reflection cycle and discuss the *Take back to school task* from Workshop 10.
  - ◆ How successful was your planning and teaching in Term 4 Weeks 1–3?
  - ◆ Identify challenges and the strategies you used to resolve them.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- ◆ Kha vha sedzuluse vha ambe nga uri u funza hashu ho vha havhuđi hani, uri ngudo yo tshimbila zwavhuđi, ndi khaedu dzifhio dze vha ḥangana nadzo na uri vhagudi vho vhuelwa naa.
  - ◆ Kha vha shumise mafhungo a re afho n̄tha u sedza ndila ntswa dza u funza dzine dzi nga khwinisa khwalithi ya u funza na u guda.
  - ◆ Kha vha pulane vha thome mihumbulo miswa na/kana maano kilasini.
- Mutevheṭhandu u a dovhola nga murahu ha tshenzhemo ya u funza iñwe na iñwe.

## U amba nga u thoma

*Mushumo wa u ḥuwa nawo tshikoloni* u bva kha Wekishopo ya 10, u ḥoda vha tshi:

- ◆ Pulana na u thoma Kotara ya 4 Vhege ya 1–3 dza Mbekanyamushumo ya Mbalo.
- ◆ Nwale mahumbulwa buguni ine vha i shumisa u itela u sedza mvelaphanđa ya mugudi muñwe na muñwe (bugu ya u lavhelesa vhagudi), na u shumisa mutevhe wa u lavhelesa wa '**Kha vha ḥole uri vhagudi vha a kona u**' nga tshifhinga tsha nyito dzo rangwaho phanđa nga mugudisi dziñwe na dziñwe u itela u endedza u lavhelesa havho na mahumbulwa.
- ◆ Ita notsi dza zwe zwa shuma zwavhuđi, zwe zwa si shume zwavhuđi na uri vho tandulula hani dzikhaedu dziñwe na dziñwe nga tshifhinga tsha u thoma havho Kotara ya 4 Vhege ya 1–3.
- ◆ Da na bugu ya u lavhelesa vhagudi na notsi dze vha ita musi vha tshi khou amba nga u funza ha duvha liñwe na liñwe kha Wekishopo ya 11.



### Nyito ya 1

1. Tshigadani tshavho tshiṭuku, kha vha sedze ḥiga liñwe na liñwe li re kha mutevheṭhandu wa u ḥola ndila ine ra funza ngayo vha haseledze *Mushumo wa u ḥuwa nawo tshikoloni* u bva kha Wekishopo ya 10.
    - ◆ U pulana na u funza havho kha Kotara ya 4 Vhege ya 1–3 ho vha na mvela phanđa hani?
    - ◆ Kha vha topole dzikhaedu na maano e vha shumisa u dici tandulula.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

- ◆ Have you been able to observe each learner and record his/her progress? Give reasons and examples to support your answer.
- 
- 

2. Imagine that you have been asked by your Department Head to talk to the Grade R teachers at a cluster meeting.
  - ◆ Refer to the reflection cycle in Figure 1.
  - ◆ Draw the cycle on flipchart paper and add notes next to each stage of the cycle.
  - ◆ Your group will present the main points of your discussion to the whole group.



### Video 1

Watch the video of a group of teachers reflecting on their teaching and listen to their opinions about reflective practice.

1. Do you agree with their ideas about reflective practice? Explain your answer.
- 
- 

2. Does reflective practice increase your understanding of your teaching? Explain your answer.
- 
- 

3. Does reflective practice increase your understanding of learning in your class? Explain your answer.
- 
- 

4. Does reflective practice increase your engagement with colleagues? Explain your answer.
- 
-

- ◆ Vho vhuya vha kona u lavhelesa mugudi muñwe na muñwe vha rekhoa mvelaphanđa yawe? Kha vha ñee zwiitisi na tsumbo u tikedza phindulo yavho.
- 
- 

2. Kha vha humbule vho humbelwa nga Thoho ya Muhasho wavho u amba na vhagudisi vha Gireidi ya T muñanganoni wa zwikolo zwa tshiñiriki.
  - ◆ Kha vha sedze mutevhethandu wa u ḥola ndila ine ra funza ngayo kha Figara ya 1.
  - ◆ Kha vha ole mutevhethandu kha bammbiri la filipitshati vha engedze nga notsi tsini na liga liñwe na liñwe la mutevhethandu.
  - ◆ Tshigwada tshavho tshi do kumedza mbuno khulwane dza khaseledzo yavho kha tshigwada tshihulwane.



### Vidiyo ya 1

Kha vha ḥalele vidiyo ya tshigwada tsha vhagudisi vha tshi khou amba nga u funza havho vha thetselese mihibulo yavho nga ndowelo ya u amba nga u funza na u guda.

1. Vha a tendelana na mihibulo yavho nga ndowelo ya u amba nga u funza na u guda? Kha vha ḥalutshedze phindulo yavho.
- 
- 

2. Ndowelo ya u amba nga u funza na u guda i a engedza kupfesesele kwavho kwa kufunzele kwavho? Kha vha ḥalutshedze phindulo yavho.
- 
- 

3. Ndowelo ya u amba nga u funza na u guda i a engedza kupfesesele kwavho kwa kugudele ngomu kilasini yavho? Kha vha ḥalutshedze phindulo yavho.
- 
- 

4. Ndowelo ya u amba nga u funza na u guda i a engedza nyambedzano yavho na vhashumisani? Kha vha ḥalutshedze phindulo yavho.
- 
-

# Session 1: Review of the Maths Content Areas

1 hour

In Sessions 1, 2 and 3 we will review our understanding and knowledge of the five CAPS Grade R Mathematics Content Areas and related topics. We will also discuss the teaching and approaches that form part of the Maths Programme we have been implementing.



## Activity 2

1. Your group will prepare a presentation on a topic that the facilitator gives you.
  - ◆ You will have access to flipchart paper, kokis, scissors, glue and items from the *Resource Kit*. You will also be allocated a space in which to set up your presentation.
  - ◆ You need to refer to the *Concept Guide* and *Activity Guides* in your presentation.
2. Your presentation needs to include:
  - ◆ an overview of the content and how this is developed in Grade R
  - ◆ resources used to model concepts and represent ideas
  - ◆ appropriate learner activities for consolidating and applying new knowledge
  - ◆ areas of concern when teaching the topic
  - ◆ a table and wall display
  - ◆ examples of how learners would solve problems.
3. Your group will facilitate the discussion and answer questions from the whole group.

### Notes:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Dzulo ḥa 1: Tsedzuluso ya Sia ḥa Magudiswa ḥa Mbalo

Awara 1

Kha Dzulo ḥa 1, 2 na 3 ri ḥo sedzulusa kupfesesele kwashu na nđivho ya Masia a Magudiswa a Mbalo dza Gireidi ya T̄ maṭanu a TSHIPHOKHALI na therō dzi tshimbilelanaho nao. Ri ḥo dovha hafhu ra haseledza u funza na maele ane a vhumba tshipiḍa tsha Mbekanyamushumo ya Mbalo ine ra khou thoma.



## Nyito ya 2

1. Tshigwada tshavho tshi ḥo lugisela mukumedzo nga therō ine mutshimbidzi a ḥo vha nea.
  - ◆ Vha ḥo vha na bammbiri ḥa filipitshati, dzikhokhi, tshigero, gułuu na zwithu u bva kha *Khithi ya Zwishumiswa*. Vha ḥo dovha hafhu vha avhelwa tshikhala tshire khatsho vha ḥo dzudzanya mukumedzo wavho.
  - ◆ Vha fanela u sedza kha *Nyendedzi ya Divhaipfi* na *Nyendedzi dza Nyito* zwi re kha mukumedzo wavho.
2. Mukumedzo wavho u fanela u katela:
  - ◆ manweledzo a magudiswa na uri a bveledzwa hani kha Gireidi ya T̄
  - ◆ zwishumiswa zwo shumiswaho u modela ḥivhaipfi na u imela mihibulo
  - ◆ nyito dzo teaho vhagudi u itela u pfumbisa na u shumisa nđivho ntswa
  - ◆ masia ane a vha thaidzo musi vha tshi khou funza therō
  - ◆ ḥafula na u ḥana luvhondoni
  - ◆ tsumbo dza uri vhagudi vha ḥo tandululisa hani thaidzo.
3. Tshigwada tshavho tshi ḥo tshimbidza khaseledzo na u fhindula mbudziso u bva tshigwadani tshihulwane.

### Notsi:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## **Session 2: Maths Content Area presentations**

**1 hour**

Each group will have 15 minutes to present their topic and respond to questions from the whole group.

## **Dzulo ḥa 2: Mikumedzo ya Sia ḥa Magudiswa ḥa Mbalo**

**Awara 1**

Tshigwada tshiñwe na tshiñwe tshi ḥnewa minetse ya 15 u kumedza thero yatsho na u fhindula mbudziso dzi bvaho tshigwadani tshihulwane.

## **Session 3: Maths Content Area presentations (continued)**

**1 hour**

Each group will have 15 minutes to present their topic and respond to questions from the whole group.

## **Dzulo ḥa 3: Mikumedzo ya Sia ḥa Magudiswa ḥa Mbalo (u bvela phanda)**

**Awara 1**

Tshigwada tshiñwe na tshiñwe tshi ḥnewa minetse ya 15 u kumedza thero yatsho na u fhindula mbudziso dzi bvaho tshigwadani tshihulwane.

# Session 4: Planning for teaching

1½ hours

This workshop session prepares participants for implementing Term 4 Weeks 4–6 and provides an opportunity for small groups to plan ahead. It is important to:

- ◆ address differences in learners' levels of progress
- ◆ support those learners who need additional assistance
- ◆ provide enrichment activities for more advanced learners.

The goal is to ensure that all learners are competent in the Grade R Mathematics content and are well prepared for Grade 1.



## Activity 3

1. In your group, complete the planning templates for Term 4 Weeks 4–6 (Appendix A).
  2. Discuss how you will plan for and manage learners who have different levels of competence.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Closing activities

30 minutes



## Take back to school task

1. Invite other Grade R teachers at your school (or from another school) to join you in planning Term 4 Weeks 4–6 of the Maths Programme.
2. Implement these three weeks and use the reflection cycle (Figure 1) to review your experience. Write your reflections in a journal and bring it to the next workshop.

## Evaluation

Complete the Evaluation Form.

## Dzulo la 4: U pulanelu u funza

Awara 1½

Dzulo ili la wekishopo li lugisela vhashelamulenzhe u thoma Kotara ya 4 Vhege ya 4–6 na u nea tshikhala zwigwada zwițuku u pulanelu phanda. Ndi zwa ndeme u:

- ♦ tandulula phambano kha levele dza mvelaphanda ya vhagudi
- ♦ tikedza vhaļa vhagudi vhanne vha ḥoda thuso ya u engedza
- ♦ nea nyito dza u pfumisa nđivho kha vhagudi vhanne vha kona.

Ndivho ndi u vhona uri vhagudi vhothe vha a kona magudiswa a Mbalo dza Gireidi ya T ahone vho lugiselwa zwavhuđi u ya kha Gireidi ya 1.



### Nyito ya 3

1. Tshigwadani tshavho, kha vha fhedzise themphuleithi dza u pulanelu Kotara ya 4 Vhege ya 4–6 (Thumetshedzo ya A).
  2. Kha vha haseledze uri vha do pulanelu na u langa hani vhagudi vha re na levele dza vhukoni ho fhambanaho.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Nyito dza u vala

Minetse ya 30



### Mushumo wa u tuwa nawo tshikoloni

1. Kha vha rambe vhaiwe vhagudisi vha Gireidi ya T tshikoloni tshavho (kana u bva kha tshiňwe tshikolo) u vha dzhoina kha u pulanelu Kotara ya 4 Vhege ya 4–6 dza Mbekanyamushumo ya Mbalo.
2. Kha vha thome vhege idzi tharu vha shumise mutevhethandu wa u ḥola nđila ine ra funza ngayo (Figara ya 1) u ita tsedzuluso ya tshenzhemo yavho. Kha vha nwale zwe vha amba kha dzenala vha de nayo kha wekishopo i tevhelaho.

### U linga

Kha vha ḫadze Fomo ya u Linga.

## APPENDIX A: TERM 4 WEEKLY PLANNING TEMPLATE

Term 4: Activity Plan: Week \_\_\_\_

<b>CONTENT AREA:</b>			
<b>TOPIC:</b>			
<b>INTRODUCE NEW KNOWLEDGE:</b>			
<b>PRACTISE:</b>			
Whole class activities	Teacher-guided activity	Workstation activities (independent small group activities)	
Day 1		Activity 1	
Day 2		Activity 2	
Day 3		Activity 3	
Day 4		Activity 4	
Day 5			

## **THUMETSHEZO YA A: THEMPHULEITHI YA U PULANA YA VHEGE NGA VHEGE YA KOTARA YA 4**

**Kotara ya 4: Pulane ya Nyito: Vhege \_\_\_\_\_**

<b>SIA LA MAGUDISWA:</b>				
<b>TERO:</b>				
<b>KHA VHA DIVHADZE NDIVHO NTSWA:</b>				
<b>NDOWEDZO:</b>				
<b>Nyito dza kilasi yothe</b>	<b>Nyito yo rangwaho phanda nga mugudisi</b>	<b>Nyito dza tshititshini tsha u shumela (nyito dza tshigwada tshituku tsho diimisaho)</b>	<b>Nyito ya 1</b>	<b>Nyito ya 2</b>
Duvha la 1			Nyito ya 1	
Duvha la 2			Nyito ya 2	
Duvha la 3			Nyito ya 3	
Duvha la 4			Nyito ya 4	
Duvha la 5				

**Term 4: Activity Plan: Week \_\_**

<b>CONTENT AREA:</b>			
<b>TOPIC:</b>			
<b>INTRODUCE NEW KNOWLEDGE:</b>			
<b>PRACTISE:</b>			
<b>Whole class activities</b>		<b>Teacher-guided activity</b>	<b>Workstation activities (independent small group activities)</b>
Day 1			<b>Activity 1</b>
Day 2			<b>Activity 2</b>
Day 3			<b>Activity 3</b>
Day 4			<b>Activity 4</b>
Day 5			

**Kotara ya 4: Pulane ya Nyito: Vhege \_\_\_\_**

<b>SIA LA MAGUDISWA:</b>				
<b>TERO:</b>				
<b>KHA VHA DIVHADZE NDIVHO NTSWA:</b>				
<b>NDOWEDZO:</b>				
<b>Nyito dza kilasi yothe</b>	<b>Nyito yo rangwaho phanda nga mugudisi</b>	<b>Nyito dza tshitshini tsha u shumela (nyito dza tshigwada tshituku tsho diimisaho)</b>	<b>Nyito ya 1</b>	
Duvha la 1			Nyito ya 2	
Duvha la 2			Nyito ya 3	
Duvha la 3			Nyito ya 4	
Duvha la 4				
Duvha la 5				

**Term 4: Activity Plan: Week \_\_\_\_**

<b>CONTENT AREA:</b>		
<b>TOPIC:</b>		
<b>INTRODUCE NEW KNOWLEDGE:</b>		
<b>PRACTISE:</b>		
<b>Whole class activities</b>	<b>Teacher-guided activity</b>	<b>Workstation activities (independent small group activities)</b>
Day 1		Activity 1
Day 2		Activity 2
Day 3		Activity 3
Day 4		Activity 4
Day 5		

**Kotara ya 4: Pulane ya Nyito: Vhege \_\_\_\_**

<b>SIA LA MAGUDISWA:</b>				
<b>TERO:</b>				
<b>KHA VHA DIVHADZE NDIVHO NTSWA:</b>				
<b>NDOWEDZO:</b>				
<b>Nyito dza kilasi yothe</b>	<b>Nyito yo rangwaho phanda nga mugudisi</b>	<b>Nyito dza tshitshini tsha u shumela (nyito dza tshigwada tshituku tsho diimisaho)</b>	<b>Nyito ya 1</b>	
Duvha la 1			Nyito ya 2	
Duvha la 2			Nyito ya 3	
Duvha la 3			Nyito ya 4	
Duvha la 4				
Duvha la 5				

## **Workshop 11 Evaluation Form**

1. Did the workshop meet your expectations?

---

---

---

2. What did you learn in this workshop that helped you the most?

---

---

---

3. Was there anything that you did not like or had difficulty understanding?

---

---

---

4. How will you apply what you have learnt in your Grade R classroom?

---

---

---

5. Do you have any suggestions for improving further workshops?

---

---

---

## Fomo ya u Linga ya Wekishopo ya 11

1. Wekishopo yo swikelela ndavhelelo dzavho?

---

---

---

---

2. Ndi zwifhio zwe vha guda kha iyi wekishopo zwe zwa vha thusesa?

---

---

---

---

3. Ho vhuya ha vha na zwiñwe zwe vha si zwi takalele kana zwe vha kondelwa u zwi pñsesa?

---

---

---

---

4. Vha ño shumisa hani zwe vha guda ngomu kiñasirumuni yavho ya Gireidi ya T?

---

---

---

---

5. Vha na zwine vha tama u dzinginya u itela u khwinisa wekishopo dzi tevhelaho?

---

---

---

---